

# САНГА ОЛЖ

№ 28 (11956) ● От ыйын 26 күнэ, 2024 сыл, бээтинсэ ● 12+



Бу  
нүөмэргэ

## Тиэргэн

Одьулуун кизн туттар ыала /3

## Үйэтитии - үтүө үгэс

Убайдарбытын үйэтитэн... /5

## Дьыллар уонна дьоннор

Биллиилээх суруйааччы,  
үтүөлээх аграрник /6

# Хатылыга гаас ситимэ тардыллар

**Сайдыы суола.** Хатылы нэһилиэгэр гаас ситимигэр холбонууга уопсайа 209 сайаапка киирбит /2



Буору хастаран гаас ситимин ууруу. / ФОТО: АННА ЗАХАРОВА

## Тэттик

### Эксээмэннэр түмүктэрэ улууспутугар хайдаһый?

Үөрэх салалтатын начаалынньыгын сол-буйааччы Афанасий Максимов ЕГЭ уонна ОГЭ түмүктэрин көпсээтэ. 188 оҕо ЕГЭ-ни, 311 оҕо ОГЭ-ни туттарда. ЕГЭ-бэ былы-рыынгыны кытта тэнгээтэххэ, 7 пред-меккэ көрдөрүү тубуста. Оттон ОГЭ-бэ 5 предмеккэ тупсуу баар. 9-с кылааһы бүтэрээччилэргэ 45 оҕо күһүнгүлэннэ. Оскуоланы 19 оҕо мэтээлинэн бүтэрдэ, оттон 9-с кылаас кэнниттэн 18 оҕо туйгун аттестаты ыллылар. Бүгүнгүттэн саба-лаан, оскуолалар, уһуйааннар үөрэх дьылыгар бэлэмнэрин бэрэбиэркэлээһин сабаланна.

### Охчуттарбыт өрөспүүбүлүкэтээди чемпионакка кыайдылар

Таатта улуунун Чычымабар Олег Лукин Ючюгяев сырдык аатыгар аһаммыт Саха Сириин төрүт обунан ытыгыга өрөспүүбүлүкэ чемпионата буолла. Уопсайа 18 улуустан 197 охчут кытынна. Чурапчы улуунуттан 16 спортсмен ситиһиилээхтик күрэхтэстэ. Иккис категория бэтэрээн дьахталлар бөлөхтөрүгэр Ангелина Кузьмина иккис миэстэни ылла. Бастагы категорияба Саха сириин спордун маастардара, эдьийидии балыс Дария Фомина 1-кы, Эльвира Ефимова 2-с буолары ситистилэр. Дьахталлар бөлөхтөрүгэр Наталья Ефимова түмүктүүр киирсиигэ очукуота тэнгэһэн, эбии ытыгыга тахсан, бэрт кыра-нан хотторон, иккис миэстэни ылла. Кини бу күрэххэ спорт маастарын хандьыдаата нуорманы толордо. Эр дьонго Владислав Корякин 3-с миэстэни ситистэ. Биридиилээн киирсии кэнниттэн 8 үчүгэй көрдөрүүлээх хамаандалар күрэхтэстилэр. Манна Чурапчы хамаандата эрэллээхтик бастаата. Охчуттар бүтэһик кыайыылаах очукуоларын Саха сириин спордун маастара, ДЮСШ тириэньэрэ Барыс Баишев салайытынан, сөптөөх тактиканы тутуһан ыллылар. Дьокуускай хамаандата биир очукуонан хаалан, иккис миэстэ, Нам хамаандата үһүс миэстэ буоллулар.

### Түөкүннэргэ албыннатыы, наркотиқтаах табагы онгоруу түгүннэргэ бэлиэтэннэ

Полиция сводкатынан 50 иһитиннэри киирбит. Оҕолор эчэйиилэрэ, 1 бэйэбэ тиийинэ саһааһын, 3 арыгыттан сүһүрүү, 2 наркотиктаах табагы онгостон тутуллуу, 1 өлүк, түөкүттэргэ харчыны албыннатыы, о.д.а бэлиэтэммиттэр. Чакырга, Хайахсыкка дьон мустан арыгылыырын туһунан иһитиннэри киирэн, участковой тахсан, бэрэбиэркэлиир үлэни ыппытын эттилэр. ГАИ 350-тан тахса массыынаны бэрэбиэркэлээбиттэн 4 арыгы испит туруктаах, 11 бырааба суох суоппардар боро-токуолланналар, 13 тиэжиниэкэ ыстараап стоянкаба киирдэ. "Мотоцикл" операция салбанар, 25 киһи административнай эппиэтинэскэ тардыллыбыт.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

От ыйын  
26 күнэ  
БЭЭТИНСЭ

От ыйын  
27 күнэ  
СУБУОТА

От ыйын  
28 күнэ  
БАСКЫҤААНҤА

От ыйын  
29 күнэ  
БЭНИДИЭНҤИК

От ыйын  
30 күнэ  
ОПТУОРУНҤУК

От ыйын  
31 күнэ  
СЭРЭДЭ

Атырдьах ыйын  
1 күнэ  
ЧЭППИЭР



+31 +15



+26 +14



+27 +15



+25 +16



+22 +12



+20 +8



+20 +8



## Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

### Ил Дархан былаанныыр мунһаҕы тэрийдэ

Айсен Николаев Бырабытталыстыба уонна Ил Дархан дьаһалтатын салалтатын кытта былаанныыр мунһаҕы ытта. Кэккэ федеральной сокуонга илии баттаммытыгар болломтону уурда. Ол иһигэр – физическэй сирэйдэр дохуоттарыгар нолуокка (НДФЛ) 13% тан 22%-га диэри улаатар шкаланы киллэри, икки оҕолоох, улахана суох дохуоттаах дьиэ кэргэнгэ төлөмүт нолуок сорботун толуйуу уонна сорох нолуоктар ыстаапкаларын хаттаан көрүүгэ нолуок реформатын туһунан сокуон. Саха сиригэр оробуочай сырытын түмүгүнэн Арасыйа Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин соруудахтарыгар олобуран, Улук Хоту сир олохтоохторо оройуоннааҕы коэффициентинга уонна хамнаска хотугу эбиликкэ нолуогу үрдэтииттэн босхолоһулар. Айсен Николаев Бырабытталыстыбаҕа, чуолаан туһааннаах министриэстибэлэргэ ылыныллыбыт уларыттылары учуоттууларыгар соруудахтаата. Кини дойду Бырабытталыстыбата эрагийиэннэр бүддьүөт кирэдьиитигэр уонна нолуокка иэстэрин сороһун сотор бырааптаммытын туһунан иһитиннэрдэ. Итиэннэ Арасыйа Бырабытталыстыбата федеральной бүддьүөттэн «Гражданнары тоҕоостоох олорор дьизин уонна коммунальной өнгөнөн хааччыйы» бырагырааманан эрагийиэннэргэ ситэ өҥөһүллүбүтэ эбийиэктэри тутарга субсидия биэрэр туһунан быһаарыы ылым-мыт.

### Бүддьүөт сүрүн кээмэйин дьүүллэстилэр

Ил Дархан Бырабытталыстыба чилиэннэрин кытта өрөспүүбүлүкэ судаарыстыбаннай бүддьүөтүн 2025 сыллаахха уонна 2027 диэри былааннамыт кэрчиккэ сүрүн кээмэйин дьүүллэстэ. Айсен Николаев бүддьүөт социальной хайысхатын хааччыйыны уонна бары социальной төлөбүрдэри индексациялааһыны сүрүн сорок быһытынан туруорда. Ил Дархан санкция кэмигэр өрөспүүбүлүкэ экономикага бигэ туруктаахтык сайдарын бэлиэтээтэ. Уп уонна Экэниэмикэ министриэстибэлэригэр 2025 сылга уонна салгыы 2027 сылга диэри кэмгэ барыллааһыны олобуран, бырагыраамалар уонна социальной эйгэ бырайыактарын үбүлээһин улаатытын учуоттаан бүддьүөтү өҥөрүлүрүгэр соруудахтаата.

### Үрдүк үөрэх кыһаларын ситимниир кампус бырайыага өҥөһүллүөҕэ

Үөрэх кыһата сайдытыгар туһуламмыт сүбэ мунһааха Ил Дархан дойду Бэрэсидьиэнин соруудаһынан Дьокуускайга аан дойду таһымнаах үрдүк үөрэх кыһаларын ситимниир кампус бырайыага өҥөһүллүрүн санатта. Бырайыак биир сорботунан АГАТУ буолуохтаах. Ил Дархан тыа хаһаайыстыбата хайысхалаах үөрэх кыһаларыгар агрооскуолалары бүтэрбит оҕолор кириилэрин элбэтэр туһугар, агрооскуолаһар үлэлэрин уларыта тутуу тоҕоостооһун бэлиэтээтэ. Экология, айылҕаны туһаны, ойуур хаһаайыстыбатын уонна Тыа хаһаайыстыбатын, ас-үөл балиитикэтин министриэстибэлэригэр исписэлиэстэри бэлэмнээһингэ АГАТУ-ну кытта бииргэ үлэлээһини күүһүрдэргэ эттэ. Технологическай урбааннын сибээстээх исписэлиэстэри бэлэмнииргэ болломтону уураарга ыйда.

### Тыа сирин өйөөһүн боппуруостарын дьүүллэстилэр

Айсен Николаев Тыа хаһаайыстыбатын, ас-үөл балиитикэтин министриэстибэтин салалтатын кытта тыа сирин судаарыстыбаннай өйөөһүн төрүттэрин тупсарыы боппуруостарын дьүүллэстэ. Ил Дархан төлөбүрдэр олохтоох бородууксуйаны өҥөрөн таһаарыыны улаатыннарыны көбүлээһингэ туһуланнахтаахтарын бэлиэтээтэ. Билигин көмө мэхэньиисимин уларыты барыла өҥөһүллэр. Айсен Николаев улуустар уонна куорат уокуруктарын салалталарын кытта мэхэньиисими тупсарыыга этиилэри дьүүллэһэргэ соруудахтаата.

### Түөкүннэртэн сэрэтэр дьаһаллары көрдүлэр

Ил Дархан бэрээдэги хааччыйыны сүрүннүүр мунһааха дистанционной түөкүннэртэн сэрэтэр дьаһаллары олоххо киллэри боппуруостарын көрдө. Бу сыл аҕаарыгар Саха сиригэр оннук түөкүннэртэн дьон 518,1 мөл. солкуобай хоромньуну ылбыт. Муниципальной тэриллиилэргэ нэһилиэнньэни кытта сэрэтэр үлэҕэ эппиэттээхтэр ананнахтара, иһитиннэрэр, быһаарар үлэни күүһүрдүөхтэрэ.

СӨ Ил Дархан уонна Бырабытталыстыбатын пресс-сулууспата.

# Хатылыга гаас ситимэ тардыллар

**Сайдыы суола.** Хатылы нэһилиэгэр гаас ситимигэр холбонууга уопсайа 209 сайаапка кирибит

Анна ЗАХАРОВА

**Чурапчыга социальной бырагырааманан гаас ситимин тардыы салтанар. Хатылы нэһилиэгэр бу бырагырааманан ааспыт күһүн 34 дьиэ холбоммута.**

Нэһилиэк баһылыга Вячеслав Попов билиһиннэрбитинэн, быйыл сайын «Восток капитал» хааччахтааммыт эппиэтинэстээх тэрилтэ бөһүөлэк иһигэр гаас ситимин салгыы тардыыга үлэлиир. Нэһилиэк

олохтоохторо «Аартут», «Технология тепла», «Строй-В», «Газтрейд» ХЭТ-лэр бэдэрэччиктэрин кытта дуогабар түһэрсэн үлэлэхэ сылдьаллар. Быйылгы сылга 175 сайаапка кирибит, итинтэн 105 ыал бырайыагын өҥөртөрөн олорор. Киинтэн иттии ситимиттэн арахсан, «Бырамысыланнай потенциалы сайыннары агентствотун» нөҥүө 28 ыал субсидиянан туһаммыт, итини тэнэ социальной управление нөҥүө блокированной счетунан субсидияҕа сайабыллан-

һа биэрэн, 29 ыал туһанна. Гаас ситимигэр холбонууга уопсайа 209 сайаапка кирибит. Манна сыһыаран эттэххэ, гаас ситимин тардыы үлэтэ салгыы Чурапчы киинигэр, Хадаарга, Хоптодоҕо ытыллар. Онуоха бу ситимгэ холбонооччулар тымныы ыган кэлэрин кэтэспэккэ, аны күһүн тийээн кэмсиммэт тына, эрдэттэн докumuоннарын барытын туттараллара, дьизэлэрин бэлэмнииллэрэ ирдэнэр.

## Тыа сирэ. Арыылаахтар ууну дэлэччи туттан абыраммыттар

Анна ЗАХАРОВА

**Арыылаахха «Олохтоох көбүлээһини өйөөһүн бырагырааманан» былырын күһүн сайынны уу ситимэ тардыллан олоххо кирибит. Онон олохтоохтор өр сылларга туруорсубут уонна кэтэспит баҕа санаалара туолан, үөрүүлэрэ улахан.**

Урукку сылларга бу нэһилиэккэ уу боппуруоһа хайа да нэһилиэктэртэн ордук сытытык турара. Тоҕо диэтэххэ, бөһүөлэк иһинээҕи эбэ уута туһаннаах буолан туттарга да, озуруокка да туһанарга хайа да өттүнэн эппиэттээбэт этэ. Оттон чугас эргин сөптөөх күөл суох. Онон бөһүөлөктэн 4 биэрэстэ тэийиччи сытар Куйбаада күөлүттэн сайынны уу ситимин бырайыага өҥөһүллэн күн бүгүн үлэли турар. Онуоха «Олохтоох көбүлээһини өйөөһүн бырагыраамата» икки түһүмэтинэн ытыллыбыт: бастакы сырыыга матырыйаала атылаһыллан тиэллэн кэлбит, салгыы ситимин холбоһун үлэтэ ытыллыбыт.

**Лена Борисова:**

●●● Урукку сылларга сайын ардах түспэтэҕинэ, ууга олус эрэйдэнэрбит. Уу таһар массынаҕа сакаас бөҕө биэрэн, ол кэтэһинэ-манааһына, туох көстөрүнэн иһит-хомуос бэлэмнээһинэ буолара. Билигин нэдиэлэҕэ, кыраанык быһытынан, үстэ холбууллар. Олус абыранныбыт. Озуруот аһын дэлэччи олортум: помидорум парнигын эбэн биэрдим, сүбүөкүлэм сирин кэнэттим. Ону тэнэ хаппыыста олордон боруобалаатым. Хортуоскаҕа төһө баһарар ыстарабыт. Эһиил озуруоппут сирин кэнэтэн биэрэһипит.

**Екатерина Попова:**

●●● Кэргэним Александр Барашков олохтоох дьаһалтаны кытта дуогабардаһан, са-



Оҕо саас үөрүүтэ.

йынны кэмгэ уу ситимин үлэлэтэр. Озуруокка, күннээҕи олоххо-дьаһааха да туһанарга, ону тэнэ өҕөрдөөх дьон бассейнгэ куттаран абыранныбыт. Дьон-сэргэ озуруот аһын арааһын олордор буоллулар. Быйыл сайын уопускам кэмгэр ыраата айанныыр буолан озуруоппутун кэнэһиптибит. Эһиилгиттэн былааннабыт.

**Мария Аянитова:**

●●● Быйыл сайын кураан күннэргэ уу кыһалҕата турбага. Олус абыранныбыт. Массына кутар тарыбыттэн сыаната да удамыр, хааччаҕа суох төһө баһарарбытын куттарабыт. Ньирэйдэритин да ууларга кыһалҕаны көрсүбэтибит. Ити курдук, күөх сайыммыт уйгутун-бийангы уһансар уу ситимэ тардыллан, Арыылаах дьон-сэргэтэ сүргэтэ көтөүллэн, санаата кэлэн туран, олохтоох дьаһалталарыгар истиг махталларын тиэрдэллэр. «Олохтоох көбүлээһини өйөөһүн бырагыраамата» үлэлиэбиттэн тыа сирин олоһун таһыма биллэ тулсар. «Уу – олох тыына» дьон этэллэрини, кырдыга да хас биридии тынар тыыннаах, от-мас, үүнээйи

олоҕо ууттан тутулуктанар буоллаҕа. Күннээҕи олохпутугар-дьаһахпыттар уу эмиэ биир сүрүн суолтаны ылар.

Бу сонунга сыһыаран эттэххэ, арыылаахтар быйыл Ил Дархан граныгар кыттан, нэһилиэктэригэр спорт былаһаакатын бырайыагын көмүскэтилер. Ол, биллэн турар, нэһилиэнньэ эт-хаан өттүнэн сайдарыгар, чөл олоһу тутуһарыгар, спорт араас көрүгүнэрэ сайдарыгар олук буолуоҕа.

Итини тэнэ нэһилиэк баһылыга Антон Янцен билиһиннэрбитинэн, «Якутский котловый завод» хааччахтааммыт эппиэтинэстээх тэрилтэни кытары дуогабардаһан, 1,25 МВт кыамталаах оһох кэлэрэ күүтүллэр. Бу оһох туруоруллан, быйыл күһүн киин иттиигэ Хомуостаах түөлбө уонна Чараг уулусса олохтоохторо холбоһоллорулар бырайыак маннайгы хардытынан буолар.

Ол курдук, быйыл Чурапчы улуһун дьаһалтатын көмөтүнэн Арыылаах нэһилиэгэр 23 чааһынай дьиэ киин иттиигэ холбоноро былаанналар.

# Одьюлуун киэн туттар ыала

**Тиэргэн.** Дьизэ кэргэн, таптал уонна бэриниилээх буолуу күнүнэн Дьокуускайга «Таптал уонна бэриниилээх буолуу иһин» мэтээли Одьюлуун нэһилиэгин олохтоохторугар Иннокентий уонна Зинаида Портнягиннарга туттардылар



Дьокуускай куоракка наҕараадалааһын сиэрэ-туома.

Марфа ПЕТРОВА

От ыйын 8 күнүгэр Арассыыаҕа Дьизэ кэргэн, таптал уонна бэриниилээх буолуу күнэ бэлиэтэнэр. Бэлиэ күнүнэн СӨ Ил Дархана Айсен Николаев эбэрдэлээн туран, Дьокуускай куоракка «Таптал уонна бэриниилээх буолуу иһин» мэтээли Чурапчы улууттан түөрт ытыктанар ыалга туттарда. Олортон биридэстэрэ үйэ анаара эйдэмнээхтик бииргэ олоор Одьюлуун нэһилиэгин олохтоохтору Иннокентий Данилович уонна Зинаида Ивановна Портнягиннар буолаллар. Кинилэр – бүгүнгү «Тиэргэн» балаһабыт дьоруойдара.

●●● Утүө күнүнэн, Зинаида Ивановна! Бочуоттаах наҕараадаҕытын истинник эбэрдэлибит. Быйыл ыал буолан олорубуккүт 51 сыла туолар эбит. Ханна билсигэн-көрсүгэн ыал буолбуккутуй, дьизэ кэргэннит туһунан баһаалыста, сиһилии билиһиннэрэ түс эрэ.

●●● Дорообо! Мин – Кэбээйи улуунун Кальвица бөһүөлэгиттэн төрүттээхпин. Бииргэ төрөөбүт ахсыабыт - алта кыыс, икки уол. Ийэбит мин үһүс кылааска үөрэнэ сырыттаһына, төрөөрү, олохтон туораабыта. Онон аҕабытыгар уонна кырдыаҕас эбэбитигэр хаалан, үөрэнэр кэмнэрибитигэр интэринээккэ олорон киһи-хара буолбуппун. Оччолорго туох барыта босхо буолан, этэннэ улаатан, үлэһит дьон буолан таҕыстаһыт. Мин Куокуй, онтон Кэбээйи оскуолатыгар үөрэммитим. Салгыы 1971 сыллаахха Намнаағы педучилищеҕа тут-

тарсан киирбитим. Ол күһүн ыччаттарга биэчэр буолбута. Оччолорго танцы диэн ааттанар. Үңкүүлүү тийиэн баран кэргэммин кытта билсипитим. Кини оччолорго үһүс куурус устудьуона этэ. Онтон үчүгэйдик билсэн, сибидээннэлээн ыал буолбуппун. Онон Чурапчыга кийиит буолан кэлбитим, Одьюлууну иккис дойдуну олохтообутум 50-ча сыл буолла.

Иннокентий Данилович – Одьюлуун төрүт олохтооҕо. Кини оҕо сырыттаһына, ийэтэ, аҕата утуу-субуу өлбүттэр. Оччолорго оскуола кэнниттэн производство тахсаллар этэ. Онон Кеша 10-с кылаас кэнниттэн Үрэх Күөрэҕэ сопхуоска икки сыл үлэлээбит. Онтон аармыйаҕа сулууспалаан баран, Намнаағы училищеҕа үөрэнэ киирэр. Ол сылдьан миигин таба көрөн, кэргэн ыллаҕа. Кини этэринэн, миигин көрөөт, кэргэним бу сылдьар диэн сүрүөһүнэн сэрэйбит.

Иккиэн технология учууталлара буолабыт. Бу талбыт идэ-битигэр, бочуоттаах сынньа-

ланҕа тахсыахпытыгар диэри, бэриниилээхтик үлэлээтибит. Ол курдук, кэргэним аан бастаан ОПТУ-га маастардаабыта, завхозтаабыта. Онтон оскуолаҕа көһөн, 17 сыл технология учууталынан таһаарылаахтык үлэлээтэ. Кини Арассыыаҕа Педагог уонна уһуйааччы сылынан түөскэ илдиллэр бэлиэһүн наҕараадалаабыта. Оттон мин бастаан Одьюлуун уһуйааччыга, салгыы үс сыл ОПТУ-га үлэлээбитим. Оскуолаҕа уруһуй уонна үлэ уруогун учууталынан ананан, 25 сыл үлэлээтим. Чурапчы улуунун үөрэхтэһинин Бочуоттаах үлэһитэ буолбутум, «Педагог-маастар», «Одьюлуун нэһилиэгин сайдытыгар кылаатын иһин» мэтээлинэн наҕараадалаабытым. Иккиэн – үлэ бэтэрээннэрэ буолабыт.

Икки кыыс, икки уол оҕолохпун. Оҕолорбут үрдүк үөрэҕи бүтэрэн, үлэһит дьон, ыал буолан, ытык мааны эбэ, эһэ аатын ылан олорубут. Кыыспыт Туйаара Кузьмина Роспотребнадзорга санитарнай бырааһынан үлэлиир. Кини – СӨ До-



Зинаида Ивановна үөрэнээччилэрин кытта.

руобуйа харыстабылын туйгуна, Арассыыа Роспотребнадзор Бочуоттаах үлэһитэ, үлэ бэтэрээнэ буолар. Иккис кыыспыт Лиза – «Сахамедстрах» Бочуоттаах үлэһитэ. Уолбут Данил полициянан үлэлээн, бизнсийэҕэ олоорор. Ситиһиилээх үлэһит иһин элбэх мэтээлинэн наҕараадалаабыта. Олортон аҕыйаҕы билиһиннэрдэххэ, «Туйгун сулууспатын иһин», «Милиция туйгуна» түөскэ илдиллэр бэлиэлэрдээх, итини сэргэ Чечня сэритигэр кыттан, бойобуой дьайыы бэтэрээнэ буолар. Саамай кыра оҕобут программист үөрэҕин бүтэрбитэ, летчик Вячеслав Винокуров аатынан бириэмийэ лауреата буолар.

●●● Бочуоттаах сынньаланга тахсан баран туғунан дьарыктанабыт?

●●● Билигин иккиэн бэйэ-бэтин көрүнэн олорубут. Оҕолорбут куруутун кэлэ-бара сылдьаллар. Сайынын сиэннэрбит кэлэн, дьизэбит оҕо чуор куолаһынан туолар. Төһө да бизнсийэҕэ олордорбут, кэтэх хаһайыстыбалаахпыт. Быйыл сэттэ сүөһүнү, икки ыанар ынаҕы кыстаттыбыт. Маны сэргэ хаһайыстыбабытыгар кроликтаахпыт, куурусалаахпыт, бөтүүктээхпит, ыттаахпыт. Эрдэ эбии сибииннэ тутар этибит. Ону элбэх аһылыктааһын иһин кэлин ииппэт буолбуппун. Хотонго кэргэмминэн иккиэн бииргэ сылдьабыт. Онон дьарык онгостон, кыһыннары соло булбаппыт. Иллэн бириэмэ көһүннэҕинэ, истэһинэрбин сөбүлүүбүн. Таба, убаһа тыһынан оҕолорго, сиэннэргэ, аймахтарга этэрбэс тигээччибин. Сакаас эгин ылбаппын, атыылаабаппын, «любител» буолабын. Кэргэним технология учуутала буолан, маһынан панно, остуол, олоппос онгоруо, оҕолорго да үөрэтэн онгорторо. Вилигин до-руобуйатын туругунан кыайан уһаммат.

Сайынын оҕуруот аһын өлгөмнүк үүнэрэбит. Былырын 40 куул хортуоппуйу ылбыппыт. Быйыл эмиз олортубут, этэннэ үчүгэйдик үүнэ тураллар. Ону таһынан урут 100 хаппыыстаны олордор эбит буоллахпытына, кэнники сааһыран, быйыл 50-тан тахсаны олортубут. Маны сэргэ сүбүөкүлэ, укроп, редиска, оҕурсу, помидор, баклажан, бизрэс, кабачок үүннэрдитим.

●●● Иккиэн технология учуутала эбикиит. Оҕолоргут туғунан сөбүлээн дьарыктаналлар?

●●● Оҕолорбут ускуустубаны сэргииллэр. Кыргызтар оҕо сылдьан уруһуйга дьовурдааттар этэ. Туйаара истэһинэрбин сөбүлүүр эрээри, иллэнгэ суох, арай бизнсийэҕэ таҕыстаһына дьарыктанара буолуо. Сорох дьон киһи бизнсийэҕэ таҕыстаһына, талаана аһыллан кэлэр диэн этээччилэр ди. Лизабыт кыл сэлээпэлэри, оҕуруонан брошкалары онгоруо, ону сэргэ

былаачыйаттан саҕалаан, дьахтар таһаһын тигэр.

●●● Педагог быһытынан оҕо иттиитигэр туох ньыманы туһаннаҕыт?

●●● Педагог үөрэҕи, билиһини биэрэртэн ураты, сүрүн эбээһинэһигэр оҕо дьоллоох киһи буолан итиллэригэр болҕомтону ууруохтаах. Онон эбии эн бэйэң төрөспүт буоллаххына, икки бүк кыһаллаһын. Онон оҕолорбут дьонун, сиэрдээх үлэһит дьон буола улааталларыгар, тапталбытыгар угуттаан, бэйэбит холобурбутугар итэн таһаардахпыт.

Оҕолорбут кыра эрдэхтэринэ, араас дьизэ ис-тас үлэтигэр, холобур, муус ылыгыта, саһаан саһааннааһына, от оттоһуна буоллун, барытыгар бииргэ, тэннэ илдэ сылдьан үмүрүтэрибит. Оччолорго оту илиинэн хотурунан охсор этибит. Онон оҕолорго сөп түбөһэр кыра кыраабыл онгоруо биэрэн, бэйэбитин үтүктэн, олус үчүгэйдик оттоһоллоро. Онук курдук бииргэ сир аһыгар, отонго сылдьар этибит. Олох барытын бииргэ онгоруубут. Арай мин оҕоломмут кэмнэрбэр эрэ дьизэбэр хааларым.



●●● Эдэр дьонго баҕа санааҕыт?

●●● Эдэр ыалларга сүбэ, баҕа санаа быһытынан эттэхпинэ, дьизэ кэргэн биэ туруктаах буоларыгар өйдөһүү, өйөһүү, ситэрсэн биэри баар буолуохтаах. Кэргэниилэргэ биэрэ кыһырыдаһына, биэрэ тулуйуохтаах, уоскутуохтаах. Онон иллээх-эйлээх буолууну баҕарабыт. Биһиги коммитигэр билигин курдук технология сайда илигэ, барытын илиинэн кыайа тутарбыт, күнү быһа солото суох буоларбыт. Билигин кэмгэ олох тупсан, киһи бэйэтин сайына-рарыгар кыах элбэх. Баҕа санаа уонна дуулуур эрэ наада.

●●● Зинаида Ивановна, кэпсээнин иһин махтал! Эһиги дьизэ кэргэнгэ чэгиэн-чэбдик до-руобуйаны, оҕолоргут, сиэннэригит ситиһиһиринэн үөрдэ турдуннар!



# Үтүө доҕор, холобур буолар киһи

**Кэпсиэхпин баҕарабын.** Үгүс сылларга энгээрдэспит, алтыспыт киһибинэн Иннокентий Николаевич Аммосов буолар

Егор БОРИСОВ

Салгыыта. Иннин хаһыат  
27 нүөмэригэр аабын.

Актыбынай үлэбэ төннөн кэлэн, чэхчы үрдүк таһаарылаах үлэни көрдөрбүтэ. Иннокентий Николаевич боростуой нэһилиэккэ кэлбэтэ. Сэри кэмигэр Төлөй холкуостара хоту көһөрүүгэ түбэхэн, дыно-сэргэтэ эстибитэ. Нэһилиэги, уураах таһааран, суох онорбуттара. И.Н. Аммосов төрөппүттэрэ эмиз көһүүгэ түбэхэр дьылҕаламмыттар.

1994 сыллаахха Иннокентий Николаевич нэһилиэгэр баһылыгынан ананан баран, балай да улахан сорукары туруоруммута. Ону олоххо киллэрэргэ олохтоохтору түмэри таһынан, Төлөйтөн төрүттээх биир дойдулаахтарын болҕомтолорун нэһилиэк инники сайдытыгар тарпыта. Чурапчы төриилтэлэрин кытта шефтэһини олохтообута, Дьокуускайга, Чурапчыга уонна да атын сирдэргэ олорор биир дойдулаахтарын ыгыран аҕалан, дойдularын кытта билиһиннэртэбитэ. Ол икки өттүтэн олус көдьүүстээх буолбута. Ол курдук, тэйэ быһыытыгыт биир дойдулаахтар өбүгэлэрэ үөскэбит түбэлэригэр чугаһабыттар итиэннэ патриотическай иэйиилэрэ уһуктан, ким туох кыахтаагынан Төлөйдөрүгэр көмөлөһөргө бэлэмнэрин биллэрбиттэрэ. Оннук биир тыһаанах туһунан уонна нэһилиэк кэнэҕэскитигэр балай да чугаһастыт киһинэн мин буолабын.

Өрөспүүбүлүкэ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччытынан үлэли олодохпуна, арай биирдэ кабинеппар Иннокентий Николаевич кириэн кэлбитэ уонна Төлөй нэһилиэгиттэн төрүттээх буоларбын тоһоҕолоон туран, нэһилиэк инники сайдытытын хайдах көрөрүн кэпсэбит. Ол курдук, оччолорго типовой соҕус, ол гынан баран кыһынын тымныы кулууп дьизэтэ эрэ баара. Оскуола, оҕо уһуяана диэн суовун кэриэтэ этэ. Сайынын суол суох. Ыччат кэлиэн баҕарбытын да иһин, дьизэ-уот тийбэт этэ. Онон, кыра нэһилиэк бэйэтин иннигэр улахан сорукары туруоруммут этэ. И.Н. Аммосов эдэр ыччат түмэр туһугар араас идийэлэри толкуйдуура. Кырдыаҕастарын муньан, сүбэлэһэн, эт - ас хомуйан, тэрилтэлэри наймылаһан, таас оскуоланы бырайыактатар, сыбаайа туруорууну саҕалыыр. Олохтоохтор баһылыктарын күүскэ өйүүллэр, санаалара көтөүллэр. Ол эрэри, хас да сүүс мөлүйүн солкуобай суумалаах таас эбийиэги итинник ньыманан тутар кыаллыбатын бары өйдүүллэр. Ол иһин Иннокентий Николаевич, биир дойдулаахпыт буолабын, өрөспүүбүлүкэ Вице – Бэрэсидьиэнин, бырабыыталыстыбаны салайа олорор В. А. Штыровы таһааран сырытыннар, нэһилиэнньэ көбүлээһинин били-

һиннэр, диэн этии киллэрэр. Сотору буолан баран мин Вячеслав Анатольевичи, төрөбүт нэһилиэкпин билиһиннэрэ диэн ааттаан, тылбын ылыннанан, Төлөйгө илдьэбин. Өрөспүүбүлүкэ салайааччыта туох да эбийиэк суовуттан соһуйар, Аммосовтыын билсэллэр, дьон көбүлээһинин олус диэн интэриэстээхтик ылынар. Ол түмүгэр бырабыыталыстыба, манник көбүлээһин өйөнүөхтээх диэн, оскуола тутуутун бүддьүөккэ киллэрэн тутарга сөбүлэнин биэрэр. Дьэ, ол түмүгэр өрөспүүбүлүкэ биир саамай тупсаҕай, кыраһабай оскуолата Төлөй сиригэр тутулан, үлэбэ кириэр. Оскуола тутуутун саҕаланан иннинэ саас дэриэбинэ хоту өттүгэр сытар алааска 9 кыталык түһэн баран, күнү быһа кэриэтэ сынһанан, үгүлүүлэн баран, сайылыыр сирдэрин диэки көппүттэрэ. Олохтоохтор, ыччаттар олус сүргэлэрэ көтөүлүбүт этэ, -- ким видеоҕа, ким хаартыскаҕа түһэрэн өйдөбүннүк онгостон илдьэ сылдьаллар. Дойдубут, алааспыт нэһилиэк кэскилэ буолар буолла диэн, саҕа эбийиэктэр, ыччат олорор дьизэлэрэ ити түөлбөҕө тутулан кириэн барбыттар, ол иһигэр оскуола. И.Н. Аммосов кыталыктар түһэн ааспыттарын «олус үчүгэй бит буолла» диэн төлөппүөннээн санаатын эппитэ. Нэһилиэнньэ, дойдубут сайдар кыаха кириэн эрэр диэн эрэмниэтэ күүһүрбүтэ, түмсүбүтэ, ахсаан өттүнэн эбиллэн барбыта. Иннокентий Николаевич олус таһаарыылаахтык үлэлээбитин түмүгэр элбэх ситиһилибитэ. Кини кэнниттэн уола Николай Иннокентьевич Аммосов аҕата саҕалаабыт дьыалаларын салҕаабыта. Бүгүн күннээх туругунан Төлөй нэһилиэгин дьонун олоҕо тупсан турар.

**И. Н. Аммосов билиитэ-көрүүтэ, баай уопута биир нэһилиэк олоҕун өрө көтөбүүгэ баппат этэ. Онон, кини кыағын улуус сайдытыгар туһаһаахха наада диэн сөбүлэһэн баран, 2002 сыллаахха улуус баһылыгыны быыбарыгар кыттарыгар өйөөбүппүт.**

Улуус быыбардааччылары Иннокентий Николаевич үлэтин-хамнаһын билэр буолан, улуус баһылыгынан талбыттар. Улууһу салайар сылларыгар И. Н. Аммосов үлэтин биир сүрүн хайысхатынан, судаарыстыбаннай былаастан араасан улуустарга бэйэни салайыны сүрүн тутула -- муниципальнай былаас тэрээһинин олоххо киллэрийи буолбута. Муници-

пальной тэриллиилэр улуус уонна нэһилиэктэр таһымнарыгар баар буолбуттара. Бэйэлэрэ туһунан боломуочуулаах, бүддьүөттээх буолбуттара. Эппиэтинэстэрэ олус улааппыта. Улуус-улуус тус-туһунан таһымнаахтык олоххо киллэрбиттэрэ. Чурапчылар бу уларыта тутууну улахан охсуута суох туораабыттар. Хаһаайыстыбаннай боппуруостарга Чурапчы улууһа инники күөһүгэ сылдьар улуустарыттан биридэстэрэ буолар. Тыһаһаайыстыбата кооперацияны саамай күүскэ киллэрбит кэмэ этэ. Улуус киинин уулуссаларын аспааллааһын үлэтин саҕалаабыта. Ол кэмгэ нэһилиэнньэтин иннигэр «бадарааннаах уулуссалар барыта аспаалланан, Чурапчы кыргыттар, дьахталлара түүпүлэнэн сылдьалларын көрүөхпүн баҕарабын» диэн ыра санаатын эппитин дьон билингэ диэри саныыр. Арасыйыа улахан бырайыактара саҕа ылыллан үлэлээн эрэр кэмнэригэр оччотообута чурапчылар куһаҕана суох үлэни саҕалаабыттар билигин түбүктэрдээх буолбутун бары көрө сыдыабыт. Чурапчы улууһугар баһылыктыы олорон, өрөспүүбүлүкэ салалатын кытта толору сибээһи олохтоон, социальнай эбийиэктэр -- оскуолалар, детсадтар, балыһалар, спортсаалалар тутуулары күүскэ ытыллыбыттар. Оннук тэтим ылыллан, билигин төрөбүт улууспутугар Чакыр уонна Арыылаах нэһилиэктеригэр эрэ таас оскуолалар тутуллалара хаалла. Иннокентий Николаевич үлэлиир сылларыгар каадырдарга харыстабыллаахтык сыһаннаспыта, эдэр дьону өйүүрү, карьераларын онгостоллоругар көмөлөһө сатыыра. Элбэх ыччат кини хамаандатыттан Саха сирин араас биедэмистибэлэригэр, тэрилтэлэригэр үлэли кэлбиттэрэ. СӨ Бырабыыталыстыбатын салалатыгар үлэлиир сылларбар миэхэ бэрт харыстабыллаахтык сыһаннаспыта. Улууһун кыһалҕаларын, хаһан баҕарар, сиздээхтик туруорсара. Ол иһин бырабыыталыстыба чилиэннэрэ сөптөөхтүк сыһаннаһан, өйүү сатыыллар. Ити сылларга төрөбүт улууспар олус чугаһаабытым, улуус уопастыбаннай олоҕор буолар тэрээһиннэригэр куруутун ыгырыллан, кыттар буолбутум. Урукку бииргэ үлэлээн ааспыт кэлиэгэлэрбин таһынан, элбэх эдэр каадырдары билситэлээбитим. Улуус тугунан тыһаан олорорун, ол кэмнэртэн билингэ диэри, үчүгэйдик билэбин. Ол Иннокентий Николаевич үтүөтэ буолар. Кини үлэлиир сылларыгар нэһилиэктэр, улуус историяларын үөрэтии күүскэ саҕаламмыта. Улуус историятын туһунан бастакы, холонон көрөн, кинигэ тахсыбыта. Ол кэнниги ситэриллэн - хоторуллан биэрбитэ. Итини таһынан, улууһу араас кэмнэргэ салайбыт дьон ааттарын үйэтитиигэ саҕа хардылар ончуллубуттара. Холобур, оройуону 17 сыл устата

ситиһиилээхтик салайбыт Илья Павлович Листиков аатынан бириэмийэ олохтоммута. Бу олус хайҕаллаах дьыала. Бу манник, урукку көлүөнэ салайааччылар ааттарын үйэтитиигэ билигин да салгыы дьаныһан туран үлэлиир. И. Н. Аммосов салайан олорор кэмнэригэр улуус көрдөрүүлэр, ордук тыһаһаайыстыбатыгар, тутууга, тырааныспарга энчирээбэтэхтэрэ, инникигэ олук буолбуттара. Ити сылларга биһиги Иннокентийдыын балай да чугаһыспытпыт, элбэх түгэннэргэ олоххо көрүүлэрбит сөп түбэһинэр буолбуттара. Көрсө эрэ түстэрбит, дойдубутун Төлөйбүтүн, Чурапчыбытын, дьоммут-сэргэбит олохторун ырытыһар этибит. Кини булка-аска, балыктааһынга ханан да сыстыбатах киһи. Олоҕор оннук судургутук, сэмэйдик туттан олорор киһинэн билинэбин. Хаһан эмэ өрүс балыгар бииргэ бардахпытына, балык туттардагына, кыра оҕолу сөһөн-махтайан, олус үөрэр идэлээх. Хара үлэһит киһиэхэ кыра даҕаны улахан суолталаах буолар. Итинник үлэли сылдьан, 2008 сыллаахха Дьокуускай куоракка көһөн кириэр. Уопуттаах, киэн билилээх-көрүүлээх Иннокентий Николаевичи саҕа тэриллибит Өрөспүүбүлүкэтээҕи инвестиционнай компанияга хаһаайыстыбаннай боппуруостарга генеральнай дириэктэри солбуйааччынан аныыллар. Салайааччы Петр Вячеславович Алексеев, эдэр кэлэктиип уопуттаах настаабынныктаммытытан астыммытын биллэрбитэ. Компания кэлэктиипин түмүгэ, улуустары кытта сөптөөх сыһыаны олохтоонунга, ылыммыт былааннары олоххо киллэриини хонтуруоллааһынга Иннокентий Николаевич ороула улааппыта. Кэлэктиип тэрээһиннэригэр сылдьан, киниэхэ үлэһиттэр олус ытыктабыллаахтык сыһаннаһалларын көрөн, чэхчы итэҕэйбитим. Иннокентий Николаевич улуус баһылыктарын ортолоругар улахан аптарытыатынан туһанара. Кини уопута, киэн билиитэ - көрүүтэ, кэлиэгэлэригэр муударай, мындыр сыһыана онно төрүөт буолбута. Билигин даҕаны бэтэрээн-баһылыктар ортолоругар, өрөспүүбүлүкэ Кырдыаҕастарын Киин сүбэтин солбуйааччы бэрэссэдээтэлэ буолан, кинилэргэ түмээччи-ыстаараста быһыытынан талыллан сылдьар.

Иннокентий Николаевич -- улахан дьизэ кэргэн аҕа баһылыга. Төһө да, араас таһымнаах салайар үлэбэ сырыттар, сэттэ оҕону төрөтөн, таптыыр кэргэннээн Ульяна Васильевналыын ийтэн-такайан, олох суолугар үктэнэрбиттэрэ. Билигин үгүс ахсааннаах сиэннэр, хос сиэннэр тапталлаах эһэлэрэ, хос эһэлэрэ буолан түбүгүрэр. Кэргэнэ Ульяна Васильевна, саха Далбар Хотуна, ис кирибэх туттуулаах, сырдык сөбөрөлөөх, бэйэтин сааһыгар тэннэспэт эдэр көрүгүнээх, сытыары-сымнаҕас

майгылаах, дьизэ кэргэн Күн күбэй ийэтэ этэ. Иннокентий Николаевич кэргэнигэр Ульяна сыһыана үгүс эдэр дьонго холобур буолар дириин тапталы туоһулуура. Кинини олус ытыктыыра, дьизэ ис - тас үлэтигэр, толлон турбакка, көмөлөһөр үгэстээҕэ. Дьизэ аҕа баһылыга, Ульяната анараа дойдуга барыабыттан, олус соҕотохсуубута.

И. Н. Аммосов үгүс уопастыбаннай үлэбэ-хамнаска сыстан, кыһамныылаахтык үлэлиир. Уһун кэмнэргэ, дьонун-сэргэтин өйүүр сыалтан, биир дойдулаахтар түмсүүлэрин салайсыбыта. Саҕа туттарбыт Төлөйүн оскуолагыгар уһун кэмгэ уопастыбаннай сүбэни салайан спонсорствонан, меценатствонан биир дойдулаахтарын көмөлөһүнэрбитэ, ону билигин дьонно суохтууллар.

Эдэр сылдьан Иннокентий Николаевич -- элбэх күрэхтэһиилэргэ остуол тенниһигэр бэйэтин иннин биэрбэтэх спортсмен. Ол эрэн саха норуота өрдөөбүттэн илдьэ сылдьар атын сүүрдүүтүн күрэхтэрин олус ылларан көрөр уонна олус өйүүр дьарыктаах. Мин санаабар, чурапчылар бу норуот биир өрө тутар спордугар - ат сүүрдүүтүн көрүгэр И.Н. Аммосов аатынан бириһи олохтоон, сыллата үгэс курдук дьаһаналлара буоллар, улуус биир убаастанар үлэлээн ааспыт салайааччытыгар дьон-сэргэ өйөбүлэ буолуо этэ диэн сыаналыбын. Иннокентий Николаевич итинник сыһыанга сөп түбэхэр үлэни үлэлээн, дьонун олоҕу олорон кэллэ. Билигин сүрүннээн, урукку сэбиэскэй былаас кэмнэригэр үлэлээн ааспыт, тыһаһаайыстыбатын салаатыгар улуустар, нэһилиэктэр сайдылыларыгар олохторун анаабыт үлэһит дьон ааттарын үйэтитиигэ олохтоох салалталары, ыччаттары, болҕомтолорун ууралларыгар ыгырар үлэнэн дьарыктанар.

Иннокентий Николаевичи, үбүлүүдээх 75 сааһын көрсөрүгэр, үйэтин тухары үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээн-хамсаан, дойдутугар, норуотугар иһин төлөбүт киһинэн ааҕабын. Ордук төрөбүт улууһугар үлэлиир кэмнэригэр. Икки төгүл төхтүрүйэн туран, ол эбэтэр: Сэбиэскэй былаас сылларыгар, онтон тосту уларыыы сылларыгар, төһө эмэ туората сатаабыттарын үрдүнэн, дьонун - сэргэтин туһугар эппиэтинэни ылына үөрэммит буолан, 90-с сылларга Төлөй нэһилиэгиттэн саҕалаан, төрөбүт улууһун салайан үлэлиир сылларыгар диэри. Манник интэриэһинэй төлкөлөөх, дүккүөрдээх салайааччыны көрсө иликпин. Кини дьону кытта билсэр эйгэтэ олус киэн. Өрөспүүбүлүкэ бастакы Бэрэсидьиэнэ М.Е. Николаев сорох түгэннэргэ, хоту улуустарга барарыгар, Иннокентий Николаевичи командировкага илдьэ барар түгэннэрдээҕэ. Кини -- үтүө доҕор, холобур буолар киһи.

# Килбиэннээх ааттарын кэпсии туруоҕа

## Үйэтитии - үтүө үгэс. Убайдарбытын үйэтитэн өйдөбүннүк туруордубут

Мария ГЕРАСИМОВА

**Хайахсыт нэһилиэгэр  
Өлөчөй, Бүтэйдээх диэки  
ыпсыларыгар Үрэх баһы-  
гар олохтоох А.Н. Никитин  
улахан уола Роман ортону  
үрдүнэн унуохтаах, ис киир-  
бэх, кыраһыабай көрүгнээх,  
сырдык, ыраас хааннаах  
киһи этэ.**



тавым. Билигин санаатахха, 20 саастаах үөрэххэ сылдьар оҕо нэһилиэгин олоҕор кыһана, онуоха доҕотторун, кыайыан сөп диэбит дьонун көгүлүү сылдьара, дойдутун төһөлөөх таптыгырыттан буолуой?!-диэн Михаил Дмитриевич ахтытыгар суруйбута... Бүтэйдээххэ үөрэммит оскуолатыгар Роман Никитин аатынан пионерскай этэрээт баара.

Дьокуускайдаағы педучилищени бүтэрэн баран, учительскай институтка саха тылын факультетыгар иккис кууруска үөрэнэ сылдьан, 1940 с. балаҕан ыйыгар армияҕа барбыта. Приморскай кыраайга байыаннай училищеҕа үөрэнэн лейтенант званиетын ылбыта.


1942-1943 с. сайыныгар төрөппүттэригэр ыппыт суругар сэрии уотун ортотугар сылдьарын, өлүү-сүгүү элбэҕин биллэрэрэ. Суруктарыгар бастаан хотторон чугуйу хомолто, кэлин Сталинградка, онтон Курскай тоҕойго өстөөбү үлтүрүтүү үөрүүтэ долгутуулаахтык кэпсэнэрэ. Кини взводу, кэлин ротаны хамаандалабыта.

“Күндү Андрей Николаевич! Эниги Роман Андреевичкыт немецкэй оккупаннары утары эрдээхтик охсуһа сылдьан, 1943 с.от ыйын 24 күнүгэр сэрии хонуутугар өллө.Тулуурдаах, эр санаалаах бойбуйу хамандыырбыт биһиги кэккэбититтэн өлөн туораабытын иһин биһиги иэстэһиэхпит.Кыайы күнэ чугаһаата. Фашиһы кыайыахтара Роман Андреевич курдуктар. Дойду бэйэтин өлбүт геройдарын мэлдьи өйдүүбэ. Энигини кытта тэнгэ уордайабыт уонна винтовкабытын өссө ыга туталыт. Роман Андреевич уобараһа быһаарылаах охсуһууга биһиэхэ чаҕылданнаны күлүмнүөбэ, фашистар сотору Кыһыл Армия саҕа охсуутун билиэхтэрэ. Баҕарабын чэбдик буолууну.

219 стрелковай дивизия 710 стрелковай полкатын 32-с батальонун хамандыыра старшай лейтенант Синкевич Иосиф Яковлевич”.

Хорсун эписсиэр “Кыһыл Сулус” уордьанынан навараадаламмыта, Курскай уобалас Ивнянскай оройуон, Новенькое сзлияньэтигэр көмүллүбүтэ.

Андрей Николаевич Никитин иккис уолун убайыгар



Р. Никитин үөһэ эрээккэ үһүс туар.



Игнатий Никитингэ ииттэрэ биэрбитэ. Игнатийдаах уолларын аҕатын аатынан Алексей диэн ааттаабыттара. Олус ылларан, таптаан, маанылаан ииппиттэрэ. Орто унуохтаах, нууччалыы ыраас хааннаах,

лоп-бааччы тыллаах, өйдөөх уолчаан туйгуннук үөрэммитэ. Дьокуускайга орто үөрэҕи бүтэрэн, саҕардыы үлэлээн эрдэҕинэ, сэрии саҕаламмыта. 1941 с. балаҕан ыйын 7 күнүгэр Аҕа дойдутун көмүскүү барбыта. Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 1-кы Украинатааҕы фронт 2-с гвардейскай воздушнай-десантной дивизиятын 5-с гвардейскай воздушнай-десантной стрелковай полкатыгар 1944 с. диэри фашист халабырдыттары утары хорсуннук сэриилэспитэ. 1944 с. олунньу 11 күнүгэр сэрии хонуутугар геройдуу охтубута. Ханна көмүллүбүтэ биллибэт. 1944 с. олунньу 17 күнүгэр наҕараадаҕа – “Хорсунун иһин” мэтээлгэ түһэриллибитэ.

Убайдарбыт олохтон туораабыттара 80 сыл буолан баран, Улуу Кыайыы 80 сылын көрсө, Хайахсыкка Кыайыы томторугар халын хаан аймахтар

– бииргэ төрөөбүт бырааттара Николай, Игнатий, Иван Андреевич Никитиннэр дьизэ кэргэтэрэ, оҕолоро, сиэннэрэ, эдьийдэрбит Мотрена Семеновна (Никитина) Кириллина оҕолоро, сиэннэрэ, Мария Андреевна (Никитина) Ефимова кыһа Ольга Михайловна Харайбатова, кыра балтылара Мария Андреевна Герасимова дьизэ кэргэнэ үбүгэр кыттыһан, сүгүрүйэрбит, кэриэстиирбит үтүө өйдөбүлэ буоллун диэн, өйдөбүннүк оҕорторон, от ыйын 18 күнүгэр туруордубут.

Эдэр көлүөнэ аймах дьон умнубатын.Куруутун кэриэстиир санаабытын саната, сүгүрүйэр аналбытын өйдөтө турун дуу диэн ис-сүрэхтэн кыһаллан үйэтиттибит! Аны маннык алдьархай аймах дьонго аанҕаабатын! Төрөөбүт төрүт сиргит килбиэннээх ааккытын кэлбиккэ-барбыкка кэпсии туруохтун!



Убайдыы балыстыы Мария, Роман Никитиннэр.



Өйдөбүннүк таһыгар.

# Биллиилээх суруйааччы, үтүөлээх аграрник

**Дьыллар уонна дьоннор.** Кындалтан төрүттээх биллиилээх суруйааччы, поэт, тылбаасчыт Василий Васильевич Яковлев быйыл 90 сылын туолар

Александра КОЛЕСОВА

**Болтоҕо нэһилиэгин Кында-  
лыттан төрүттээх билли-  
лээх суруйааччы, поэт, тыл-  
баасчыт Василий Василье-  
вич Яковлев быйыл атырдьах  
ыйын 22 күнүгэр 90 сылын  
туолар.**



Кини оскуолаҕа үөрэнэ сыл-  
дьан Чурапчыттан Кындалга  
саас-сайын үһүн өрөбүллэр-  
гэ сатыы кэлэрэ. Сарыы этэр-  
бэһэ дэлби илийэн хаалбыт буо-  
лааччы. **Онтон кыһын атыр-  
дьахтарыгар олорсон, дэриэ-  
бинэ оҕолорун кытары айан-  
нааччы.** Оскуолатын үчүгэй-  
дик үөрэнэн бүтэрээт, Омскайга  
үрдүк үөрэххэ туттарсан киирэр.  
Омскайтан сайынҕы үһүн  
өрөбүдүгэр кэлэрин бөһүөлөк  
дьоно бары кэтэһэллэрэ. Кини  
кэллээгинэ, бырааһыннык ос-  
туолугар олорон собуруу дойду  
сонунун интэриэһиргээн ис-  
тэллэрэ. Кини уустаан-уран-  
наан, киһи эрэ сэргээн истиэх  
курдук кэпсиэрэ. Мин оҕо сыл-  
дьан Василийны наар кинигэ  
ааҕа олорорун өйдүүбүн. Биһиги  
төрөппүттэрбит колхуостаахтар  
этэ. Көһө сылдьан фермаҕа ий-  
элэрбит ыанньыксыттыыллара.  
Василий аҕата Ньюкуус Дьа-  
рааһынап кыһынын атынан от  
тиэйэрэ, оттон мин аҕам кадро-  
вай булчут этэ. Оччолорго ынах-  
тары күннэ түөртэ ыыллара,  
ньирэйдэрин бэйэлэрэ көрөл-  
лөрө. Элбэх ыал бары ферма  
дьиэтигэр, кыстык буоллун, са-  
йылык буоллун, дьукаах олорор-  
бут. Сүрдээх эйэлээхтик, бары  
туох кыах баарынан өйөнсөн,  
көмөлөсүһэн олорбуһпунт. Кини  
оҕо сааһа төһө да кырыымчык  
кэмгэ аастар, төрөппүттэрин  
уонна дьонун-сэргэтин тапта-  
лыгар улааппыта.

**Василий олус  
холку, кыыс оҕо  
нарынын курдук  
ып-ыраас сэбэрэ-  
лээх, наһаа үөрүн-  
нбэн, ис киирбэх  
майгылаах этэ.**

Мин сайын айы уопускабар  
Дирингэн Кындалга оҕолорбу-  
наан кэлэн дьоммор сайылыыр

этим. Ити 1978 сыл этэ. Биһиги  
балаҕан дьибитигэр оло-  
дохпутуна, арай биһир кизэһэ Ва-  
сильи Васильевич киирэн кэллэ  
уонна: “Балтым эрэ буолларҕын,  
биһигини дьэдьэннэтэ сирдээ  
эрэ”, – диэтэ. Кындалга Дьуон  
Дьаҕылы дьибитин уларсан, кэр-  
гэнин Клара Трифоновнаны  
уонна уолун илдээ кэлбитин  
кэпсээтэ. Мин үөрүүнэн ылын-  
набым дии. Сарсыарда илин  
Күрүөлээх диэки бардыбыт. Дьэ,  
онно бэйэм да наһаа соһуйдум.  
Василий дойдута күүскэ кэ-  
тэспитин көрдөрдө. Олох суол  
кытыгытыгар мас көтөрүн да,  
дьүөдүөҕү кустары да, бүүчээни  
да көрдүбүт. Дьэ уонна былаан-  
наах дьэдьэммитин да син бул-  
лубуппунт. Онон үөрэн-көтөн бул-  
туйан кэлбиппитин өйдүүбүн.

Мин кэлин, 1992 сыллаахха,  
Кындалга Хоту көһөрүллүү 50  
сылыгар анаммыт тэрээһингэ  
бара сылдьан, Василий Василье-  
вичи көрсөн, кэпсэтэн ааспы-  
тым. Оччолорго Болтоҕо нэһи-  
лиэгиттэн көһөрүллүүгэ барбыт  
кырдыаҕастар элбэх этилэр. Кэр-  
гэним Ким Конфеевич көһөрүл-  
лүүгэ анаан онорбут мону-  
менын таһыгар кэриэстэбил  
тэрээһин буолбута. Ол кэмгэ  
Илья Михайлович Слепцов би-  
ригэдьиридии олорон, Ким Кон-  
феевичка санаатын тиэрдэн,  
наадалаах матырыяалынан  
хааччыһан оҕоһуллубута. Онон  
аһылык кэмигэр бары тыл эп-  
питтэрэ. Кытаанахтан кэлэ сыл-  
дьар биһир дойдулаахпыт Ва-  
сильи Михайлович Кладкин  
эдьийэ Василий Васильевичка  
“оҕобут эрэ буолларҕын, биһиги  
үлэбит-хамнаспыт туһунан су-  
руйарын буоллар” диэн сүрдээх  
ыллыктаах этиини онорбута.  
Онно Василий Васильевич дол-  
гуйан туран сөбүлэммитэ.

**Ол түмүгэр «Кэрэх-  
тээххэ» диэн  
романы суруйбута.  
Василий Василье-  
вич дьонун-сэргэ-  
тин кытта наһаа  
истинник кэпсэ-  
тэн-ипсэтэн,  
астынан барбыта.**

Суруйааччы талан ылбыт  
идэтинэн хайдахтаах курдук  
төрөбүт дойдута чэчирии сай-  
дарыгар дьонун кылаатын кил-  
лэрсипитин ыччат дьон билис-  
тиннэр диэн, кини 75 сыла  
туолуутугар дьибэ кэргэттэрэ  
таһаартарбыт кинигэлэрит-  
тэн биһиргэ үөрэммит, үлэлээ-  
бит доҕотторун ахтыларыттан  
билсин.

\*\*\*

Василий Васильевич ку-  
раайы сирдээх-уоттаах төрүт  
дойдутун көрөн-истэн сөпкө  
сыаналаан, туһаны аҕалаары,  
мелиоратор үөрэвин база өт-  
түнэн талбыт курдук.

**Чурапчы үрдүк  
үөрэхтээх маннай-  
гы мелиорато-  
ра буолан 10 сыл  
устата үлэлээбитэ.  
Төрөбүт-үөскээ-  
бит улууһун си-  
рин-уотун, ай-  
ылҕатын ордук  
кини кубулҕатын  
билэрэ, дьонун-сэ-  
ргэтин кытары  
сибээстээҕэ үлэти-  
гэр көмө буолбу-  
та. Туһаны биэрэр  
тоҕоостоох сирдэр-  
гэ 19 гидротех-  
нической тутууну  
ытан таһаарыы-  
лаахтык үлэлээ-  
битэ.**

Холобур, биһиги төрөбүт  
нэһилиэкпитигэр Болтоҕоҕо  
аакка-суолга киирбит Новго-  
родовтар алаастарыгар Чуо-  
раайытаҕа 660 гектардаах хо-  
дуһаны сиигирдэр тутуу бар-  
быта. Манньык улахан тутуу  
ыаллы улуустарытыгар били-  
гин да кыайан оҕоһулла илигин  
аахтааха, чуолкайдик чаҕыл-  
хайдык быһаарбыт эбит. Мин  
“Субуруускай” сопхуоска ди-  
риэктэрдии олодохпуна, тутуу  
барбыта. Кэнники күөлгэ ку-  
булутан, балык бөҕө үөскээн,  
норуот баайа-дуола буолан, биһир  
харыстабыллаах сирбит. Киин  
улуустарга биһир тарбахха ба-  
танар сэдэх айылҕалаах улахан  
күөл. Нэһилиэк ытык сирэ –  
киэн туттууга. Бу тутуулары  
ытарга бырайыактааһын  
үлэтэ улахан эппиэттээх даҕаны,  
кытаанах ирдэбиллээх даҕаны.  
Бырайыагы бигэргэттэрэр үөһэ  
тэрилтэлэргэ кинилэр хонту-  
роолларын ааһыы биһир эмиз  
күчүмэҕэйдэрдээх да, куттал-  
лаах да буолара. Сметатын  
оноруу – эмиз дэбигис бэрим-  
мэт үлэ. Тиһэҕэр былаанга кил-  
лэри мөккүөрдээх, айдааннаах  
мунньахтарыгар баһыһа тутар  
билиилээх киһи аахсар апта-  
рыгыаттаах буолбутун үрдүнэн,  
элэ-была тылын бараан си-  
тиһэвин. Онуоха Василий Ва-  
сильевич билиилээх-көрүүлээх  
буолан, талаана уонна дьулуу-  
ра көмөлөһөн, 19 улахан гидро-  
технической тутууну биһир кыра  
улууска ытарга элбэх үбү тоҕо  
тардан ылбыта элбэх үлэттэн,  
кинини ылынар буолан быһаа-  
рыллыбыта чуолкай. Дьининэн,  
сыратын биэрэн, дьиннээх па-  
риот буолан онортордоҕо. Бу  
оҕоһуллубут күөллэр тула-  
лыыр айылҕабытын тупсарал-  
лар, угуттууллар. Маны таһынан  
ходуһаны төрдүттэн тупсаран

оноруу кэмэ суох ытыллы-  
быта. Бу үлэ эмиз мелиоратор  
дьаһаһынан, кини бырайыа-  
гынан судаарыстыбаттан харчы  
көрүллэн ытыллары.

Билигин айылҕаны алды-  
тарбыт элбэх. Оттон Василий  
Васильевич айылҕаны тупса-  
рыыга үлэлээбитэ сыанала-  
ныахтаах, өйдөнүөхтээх. Кини  
үлэтин өссө кэнгэтэр, салгыыр  
сорук кураан кутталыгар оло-  
рор Чурапчыттан араһпат. Ардаҕы  
уу сизгэр. Улуус территорияты-  
гар уу сабардама киэн, улахан  
буолаһына, оччонон ардах-  
таах. Уус Маайа ардаҕа уулаах-  
хаардаах Амма үрүһү кэлэн  
түһэн бүтэр. Бэркэлээтэҕинэ,  
Туолума үрүһүн баһыгар  
тийэр. Василий Васильевич  
үлэтин салҕаан, күөллэри он-  
орууу ытытхытына, дойдубут  
тупсуо, кураанныыртан  
быһыһааһыт. Амма уонна  
Таатта быһыгар сытар үрүһү-  
ринэн күөллэри оноруу киэн-  
ник бардаһына, микроклимат  
уларыан, хатыннардаах-ча-  
раннардаах Чурапчы айылҕата  
тупсан, өт-быйан сатыылыа.  
Өрөспүүбүлүкэ биһир бастыҥ үлэ-  
лээх мелиораторун быһыы-  
тынан ходуһаны онорторон,  
ууну үөскэтэн, оппут-маспыт  
үүнэн, күн бүгүн элбэх ынах  
сүөһүлэнэн, сылгыланан,  
өрөспүүбүлүкэ бастыҥнар  
кэккэлэригэр сылдьабыт. Васи-  
лий Васильевич хаһан да бэйэ-  
тин хайҕаммат сэмэй майгыла-  
ах киһи этэ, кини үлэтин өссө да  
диринник ылынан өйдүү, сыа-  
налы иликпит. Ону ситэрэн-хо-  
торон биэриэҕин диэн этэбин.

**Төрөбүт нэһилиэ-  
гэр буюн онорто-  
рон, биһир дойдула-  
ах суруйааччылары  
кытта тэннэ туру-  
оран, биллиилээх  
суруйааччы уонна  
үтүөлээх аграрник  
быһыытынан бэли-  
этиэҕин.**

Чурапчыга олохтоо уулуссатын  
В.В.Яковлев-Тос диэн аатын  
ингэриэҕин.

**Нэһилиэк Бочуоттаах  
олохтооҕо Василий  
Хрисанфович Жебсаин.  
Бэс ыйын 20 күнэ 2009  
сыл. Дьокуускай к.**

\*\*\*

В.В.Яковлев Омскайга үөрэнэ  
сылдьан, устудьуоннары ба-  
рыларын кытта уопсай тылы  
булара, сүрдээх көрсүү, үтүө  
майгылаах этэ. Үөрэҕин бүтэрэн  
кэлээт, 1958 сыллаахха дойдуту-  
гар Чурапчыга тахсан, ин-  
женер-мелиораторунан тыа  
хаһаайыстыбатын салаатыгар  
үлэлээбитэ. Оччолорго мин кы-  
лаабынай агрономунан, кэлин  
Ленин аатынан колхуос бэрэс-

сэдээтэлинэн талыллан үлэли  
сылдьарым. 1961 сыллаахха  
мигин “Эрилик Эристиин” кол-  
хуос бэрэссэдээтэлинэн тал-  
быттар.

**Ити кэмгэ В.В.  
Яковлев колхуос-  
ка тахсан биһир сыл  
устата мелио-  
раторунан, ту-  
тааччынан үлэ-  
лээбитэ. Биһир сыл  
иһигэр 210 км  
усталаах үрдүк  
күүрүүлээх линия  
тутуллубута. Сыл  
айы алта учаас-  
так айы 6-7  
тыһыынча бэрэ-  
бинэ кэрдиллэрэ.  
Колхуос үрдүнэн  
40 тыһыынча бэрэ-  
бинэ 12 пилора-  
манан хайытыл-  
лан тутууга барара.  
Биһир сыл иһигэр  
уопсайа 2400 ынах  
киирэр 6 хотон ту-  
туллубута.**

Таатта, Хонду үрүһүтэр  
оҕоһуллан, талахтара, дулба-  
ра ыраастанан ньүөлсүтүллэн,  
ходуһа сирэ буолбуттара.

Мындаҕаайы учаастагар  
Амма өрүс хочолорун хордоҕой-  
доро хорутуллан, 2000-тан тахса  
гаа ходуһа оҕоһуллубута. Дьэ,  
манньык улахан тэрээһиннээх  
үлэ барытыгар В.В.Яковлев  
управлениеҕа үлэли сыл-  
дьан уонна колхуоска үлэлээн,  
быһаччы көмөнү онорбута.

«Өрүстэр кирбиилэри-  
гэр» роман оччотооҕу биһиги  
көлүөнэ олохун-дьаһаһын, үлэ-  
тин-хамнаһын өйүн-санаатын  
кэлэр көлүөнэлэргэ өйдөбүл  
быһыытынан хаалларда. Бу  
роман көлүөнэттэн көлүөнэҕэ  
бэриллэр исторической олох  
сибээһэ буолар.

**Егор Степанович  
Николаев.  
От ыйын 6 күнэ,  
2007 сыл.**

Ааспыт көлүөнэ дьоммут үлэ-  
лээн-хамсаан, олорон ааспыт  
олохторо, кэрэ-бэлиэ кэмнэрэ  
уос-номоҕор киирэн салҕана  
турдун. Араас дьылҕалаах дьом-  
мут ааттарын, олохторун үйэ-  
титэр--биһиги барыбыт ытык  
изспит.

Кэриэстэбил

**Балтым туһунан сырдык өйдөбүл**

Тапталлаах балтым, Мында-  
баайы бөһүөлөгүн олохтооһо,  
үлэ бэтэрээңэ, улахан ыал ийэтэ,  
эбэтэ **Дьячковская Мотрена Ми-  
хайловна** ыарахан ыарыыттан  
күн сириттэн барбыта бу дьыл, от  
ыйын 30 күнүгэр 40 хонуга туо-  
лар. Онон, абыйах тылынан да  
буоллар, харах уулаах олорон,  
ахтылдаммын-аһыыбын таһаара,  
сымната, киһи-хара буолан оло-  
рон ааспыт кэмин сырдата ахтан  
аһыахпын баҕардым.



Балтым Одьулуунга Миха-  
ил Маркович Сибириков дьиэ  
кэргэнигэр, мин кэннибиттэн 2  
сыл быысаһан, 1956 сыллаахха,  
ахсынны 22 күнүгэр күн сирин  
көрбүтэ. Икки сааһырбыт огдоо-  
бо дьон холбоһон, хата, бал-  
тыланан хаалан, олобум кээр-  
кэйэ, суолталана түспүтэ. Биир-  
гэ батыаккалалан тэбис-тэнгэ  
улааппыппыт. Саастаах төрөп-  
пүттэрбит, эбэбит, тулалыыр ай-  
махтарбыт бары таптаан, мааны-  
лаан улаатыннарбыттара. Кыра  
эрдэхпитинэ, дьоммут колхуос-  
ка сүөһү көрөр буолан, Кыача-  
лахынан, Култуурунай Отуунан,  
Бэрэнэн көһө сылдьан олорубуп-  
пут. Онтон 1964 сыллаахха бал-  
тым оскуолаҕа киирээригэр дьэ,  
бөһүөлэккэ дьиэбиги гэр бука-  
тын көһөн кэлбиппит.

Муоча оскуолаҕа үөрэнэр  
кэмигэр, урукку сэбиэскэй оҕо  
быһыытынан, элбэх интэриэс-  
тээҕэ. Миигин кытта тэнгэ ар-  
тыыстар хаартыскаларын, кэм-  
пизт суутун, кэмбиэр ойуутун  
мунньара. Собуруу олорор пио-  
нер оҕолору кытта суруйсарбыт,  
кини уһун баҕайытык Чечня,  
Грознай кыһын кытта суругу-  
нан доҕордоспута. Сахалыы ки-  
нигэни наһаа тартаран ааҕара,  
үөрэҕэ суох дьоммутугар дор-  
гуччу кинигэ ааҕан биэрэрэ.  
Оҕо эрдэбиттэн сүрдээх киччим,  
хаһаасчыт этэ. Кэмпиэт арааһын  
мунньар идэлээх этэ, мин эмиз  
мунньа сатыырым да, тулуйбакка  
сиэн кэбиһэрим. Оттон кини оҕо  
диэтэххэ, олох тыыппата, тулуй-  
ара. Онуминымсыран, үөнүм бап-  
пакка, араастаан ону-маны биэ-  
риэх, ханна эрэ илдьэ барыах буо-  
лан мүччү быһыыннаран сиirim.

Балтым 8-с кылаас кэнниттэн  
Одьулуун ОПТУ-тугар овошевод  
идэтин бүтэрэн, олоххо үлэһит  
быһыытынан үктэммитэ. 1975  
сыллаахха Мындабаайыга ана-  
нан барыабыттан, онно олохсуй-  
ан олордо. 1978 сыллаахха Вик-  
тор Егорович Дьячковскай диэн  
киһи киэнэ үтүөтүгэр кэргэн  
тахсан, 2 кыыс, 1 уол оҕолонон,  
дьиэ-уот туттан, сүөһү-ас иит-  
тэн, дьон тэнгинэн дьоллоохтук  
олорбуттара. Балтым 1983 сылтан  
"Мындабаайы" сопхуос тэрил-  
лиэбиттэн, сайынын обуруокка,  
кыһынын борооску көрүүтүгэр  
үтүө суобастаахтык үлэлээн кэл-  
битэ. Биир күндүтүк саныыр кэ-  
минэн – 1990 сыллаахха, үлэҕэ  
үчүгэй көрдөрүүлэнэн, дьүөгэ-  
тиниин Агралыын профсойуус  
путевкатынан Чехословакияҕа  
баран кэлиитэ буолар.

Балтым наһаа элэккэй, аһаҕас,  
мэлдьи үөрэ-кетө, кэпсии-ип-  
сии сылдьар үтүө майгылаах этэ.  
Дьонго-сэргэҕэ, аймахтарыгар,  
оҕолоругар, сиэннэригэр наһаа  
амарах сыһыаннааҕа, аһыныҕас,  
уйан дууһалааҕа, наар көмөлөһө,  
өйүү сатыыра, наһаа дэлэй илии-

лээҕэ. Биир да оҕотун, сиэнин  
төрөөбүт күнүгэр, саҕа дьылга  
бэлэҕэ суох хаалларбата. Аны  
бэйэтэ олохтообут үтүө үгэс-  
тээҕэ: оскуоланы бүтэрбит сиэн-  
нэригэр хайаан да харчынан  
успуонсардаан бэлэҕин ууна-  
ра, сиэннэрин ситиһиилэриттэн  
олус үөрэрэ, кизн тутта кэпсиирэ.

Балтым сахалыы мындырдык  
толкуйдуур дьобурдааҕа, ылын-  
нарылаах тыллааҕа, ыллыктаах  
толкуйдааҕа. Киһи эрэ барыта  
тэнгэспэт киһитэ этэ – хаһаа-  
йыстыбаннай, ыраас туттуулаах,  
асчыт, хаһаасчыт бэрдэ буолара.  
Аны тугу санаабытын, баҕарбы-  
тын, былааннаабытын хайаан  
да олоххо киллэрэн тэйэр ура-  
ты майгылааҕа. Ону кэргэнэ  
өлбүтүн кэнниттэн, соботох да  
хаалан баран, санаатын күүһүнэн  
саҕа дьиэ туттубута да туоһу-  
луур. Оҕолорун көмөтүнэн, дьи-  
этин ситэрсэн, олбуорун оҕорон,  
ититии ситимин киллэрэн, дьэ,  
сынньаланчык олорор баҕалаа-  
ҕа, хааллаҕа... Үүнээйини наһаа  
сөбүлүүрэ. Тэлгэһэтэ сиздэрэй  
сибэккинэн симэнэрэ. Олбуорун  
иһэ араас талабынан суугунуура.

Атын омук сирдэригэр сыл-  
дьарын, айанныырын сөбүлүүрэ.  
Иллэрээ сыл дьүөгэлэрин кытта,  
65 саастарыгар, Киргизияҕа бара  
сылдыбыта. 2014 сыллаахха Кы-  
тайга, 2019 сыллаахха Турцияҕа  
бииргэ сылдьан астынан аҕай  
кэлбитэ. Өссө да барыахпыт дэс-  
пиппит.

Балтым олоххо актыыбынай  
позициялааҕа. Нэһилиэтин,  
түөлбэтин олобор куруутун кыт-  
тара. Үлэтинэн элбэх хайҕал гра-  
моталаах. Балыыһаҕа сыттаҕы-  
на, нэһилиэтин дьаһалтата «За  
Вклад в развитии наслега» диэн  
бэлиэни туттарбытыгар, өр сыл-  
лаах үлэтэ сыаналаммытынан,  
олус үөрбүтэ.

Таптыыр, куруун ахтар-са-  
ныыр соботох балтым Мот-  
рена Михайловна олохтон туо-  
раан, кутум-сүрүм тулаайахсы-  
ян, аһыым-хомолтом тугунан  
да кэмнэммит... Кинини кытта ал-  
тыспыт дьонугар бэйэтин туһу-  
нан сырдык, ыраас эрэ өйдөбүлү  
хаалларан барда.

Күндү киһибитин тиһэх суолу-  
гар атаарыыга күүс-көмө, өйөбүл  
буолбут бары аймахтарбытыгар,  
балтым дьүөгэлэригэр, табаарыс-  
тарыгар, нэһилиэк олохтоохтору-  
гар махталбытын тиэрдэбит.

Балтым барахсан быдан дьыл-  
ларга быраһай! Эн ситэ олор-  
ботох олоххун оҕолорун, сиэн-  
нэрин тэнийэн-ууһан, үйэлэргэ  
салгыахтара, ааккын ааттатыах-  
тара диэн эрэнэбин!

Эйигин, олорорум тухары, мэл-  
дьи суохтаан, сырдык куруһунан  
өрүү ахта-саныы сылдьыам...

**Бүлүүттэн эдьийэ Любовь Михайловна.**

Сынньаланга

	Туох барыта ...	Болот Боотур романа							
<b>Таһыттан киирбит таас ытыс, туораттан киирбит туос ...</b>									
	Улахан бэрт элбэх							На-мыһах тула-лаах, чычаас түгэхтээх	
	Нац. музук. бириэмийэ		Бөдөҥ, төрөл киһи		Киһи ... төрөөбүт				
	Эчэ-ийитэ халымыр		Кытаанах эттээх мас					...СЫМ ТЫМНЫЫ АНЫ-НЬИДА	
					Эйэ				
			Амма сирэ						Бэрт сэдэх кэрэ
Үөһэ Булу стадиона «... Хоһуун»	Кыыл, сүөһү илин атаҕа	Сылгы өҥө	А. Варламова аҕатын алааһа		...биллэ (кус)				
	Этэ ... буолар							... - была тыл	
	Кэзмэй этэргэ туттуллар кэспэти тыла		Хара тыа хаһаайына				Күөх ...	...тэр да топпот	
Уймалас бада-раан					...йэр икки атах-таах				
			Туттар сеп					Быраат	
Н. Неустроев биер комедията		Киин куоракка оҕо биллэр фольклорнай бөлөҕө							
Саамай улахан ыаҕас			Үрдүк бөдөн, мастаах ойуур						
									Аатырбыт олон-хоһут Чээбий нэһилиэгэ

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 3» ылылынна. Хаһыат 27 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд элпийтэрэ. **Туруору:** эстэриик, этирик, тимир, Эмис, сүрү, ээби, эбиллэр, сиз, Эрдэлиир, биир, кимэр, иирэ, тымтыктанан, Эйгэ. **Сытыары:** кыһа, кытыт, этэт, үбү, эрэдээк, эт, сүбэлэт, ук, лэбэй, кизэли, энньэ, кэтэбэриин, бэрэ, ирис, сирэй, ир, дьэрэкэ.

Ырысыаптар



**Ананас амтаннаах кабачок**

1 улахан кабачок.

Маринадыгар: ыстакаан 2/3 саахар, 1 чайынай ньуоска лимон кислотата, ананаас хомпуот уута.

Кабачогу хаһыттан ыраастаа, төгүрүктүү быс, үрүүмкэ көмөтүнэн ортотун ороо. Ууну оргутан баран саахары, лимоннай кислотаны кут. Аһытыгы-минньигэс буолуохтаах. Манна амтаһыйа-амтаһыйа ананаас уутун эл.

Амтана билиннэҕинэ, оргуйа турар маринад-ка кабачоктары ук, 2-3 мүнүүтэ оргут. Сойутан баран, сөрүүн сиргэ уур. Өскөтүн кыһын хаһааныаххын баҕарар буоллаххына, кабачоктары стерилизацияламмыг баанкаларга ук, үрдүгэр маринады кут уонна баанкалары уулаах көстүрүүлэҕэ ууран, 10-15 мүнүүтэ оргут. Кичэллээхтик хаппахтаан уур.



КУТУРБАН	
<p>Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо, өр сылларга Сылан, Хадаар нэһилиэктэригэр зоотехнигынан, Чурапчы тыа хаһаайыстыбатын управлениетыгар таһаарылаахтык үлэлээбит Үлэ бэтэрээнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин тыа хаһаайыстыбатыгар туйгуна, оҕом, тапталлаах эдьийбит</p> <p><b>ВИКТОРОВА Ирина Егоровна</b></p> <p>бу дьыл, от ыйын 21 күнүгэр ырахан ыарыыттан күн сириттэн туораабытын бары аймахтарыгар, бииргэ үлэлээбит, үөрэммит доҕотторугар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар диригинник курутууан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Ийэтэ, быраата, балта, сиэн балыстара, бырааттара.</b></p>	<p>Бииргэ төрөөбүт күндү балтылара</p> <p><b>ИВАНОВА Любовь Гермогеновна</b></p> <p>ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, бииргэ үлэлээбит бэтэрээн кэллиэгэлэрбитигэр Евдокия Гермогеновна, Елена Гермогеновна, санаһыгар Светлана Семёновна Сибирякова, кыһыгыгар Аяана Ивановна, чугас дьонугар, табаарыстарыгар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Чурапчытаабы киин балыыһа кэлэктибэ, Одьулууннаабы, Мугудайдаабы врачевнай амбулаториялар кэлэктииптэрэ, профсоюз актыыба.</b></p>
<p>Күндү бииргэ үөрэммит доҕорбут, Саха Өрөспүүбүлүкэтин тыа хаһаайыстыбатыгар туйгуна, үлэ бэтэрээнэ</p> <p><b>ВИКТОРОВА Ирина Егоровна</b></p> <p>ыараханник ыалдьан олохтон туораабытынан, чугас дьонугар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Диригин оскулатын 1974с. бииргэ бүтэрбит доҕотторо.</b></p>	<p>Күндү бииргэ үөрэммит доҕорбут</p> <p><b>ДИОДОРОВА Лидия Михайловна</b></p> <p>ыараханник ыалдьан олохтон туораабытынан, чугас дьонугар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Диригин оскулатын 1974с. бииргэ бүтэрбит доҕотторо.</b></p>
<p>Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо, өр сылларга Чурапчы улуугар зоотехнигынан үлэлээбит үлэ бэтэрээнэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин тыа хаһаайыстыбатын туйгуна</p> <p><b>ВИКТОРОВА Ирина Егоровна</b></p> <p>ыараханник ыалдьан олохтон туораабытынан, чугас дьонугар, аймахтарыгар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Чурапчы улууну Тыа хаһаайыстыбатын управлениетын кэлэктибэ.</b></p>	<p>Тапталлаах оҕом, балтыбыт</p> <p><b>ФОМИНА Зоя Дмитриевна</b></p> <p>бу дьыл, от ыйын 22 күнүгэр уһун ырахан ыарыыттан олохтон туораабытын билэр дьонугар диригинник курутууан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Ийэтэ, убайдара, санаастара.</b></p>
<p>Тапталлаах сиэнэ</p> <p><b>НОВГОРОДОВ Амир</b></p> <p>олус хомолтолоохтук олохтон туораабытынан, бииргэ үлэлиир кэллиэгэлэригэр Күннэй Виссарионовна Новгородова, төрөппүттэригэр, чугас дьонугар, табаарыстарыгар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Чурапчытаабы киин балыыһа кэлэктибэ, терапевтической отделение кэлэктибэ, профсоюз ууһа.</b></p>	<p>Чурапчы нэһилиэтин олохтооҕо</p> <p><b>ФОМИНА Зоя Дмитриевна</b></p> <p>ыараханник ыалдьан олохтон туораабытынан, ийэтигэр Айталига Гаврильевна, бииргэ төрөөбүттэригэр, кинилэр дьэиэ кэргэннэригэр диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Чурапчы, Мырыла оскуолаларыгар бииргэ үөрэммит доҕотторо.</b></p>
	<p>Чурапчы улуунун Мырыла бөһүөлөгүттэн төрүттээх Одьулуун нэһилиэтин олохтооҕо, анал байыаннай дьайыы кыттылааҕа, тапталлаах кэргэним, элбэх оҕо амарах аҕата</p> <p><b>БРЫЗГАЕВ Александр Васильевич</b></p> <p>бу дьыл, ыам ыйын 9 күнүгэр бойбуой соруудабы толорууга кытта сылдьан, 45 сааһыгар дьоруойдуу олохтон туораабытын бииргэ алтыспыт доҕотторугар, билэр дьонугар диригинник курутууан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Кэргэнэ, оҕолоро, бииргэ төрөөбүттэрэ.</b></p>
	<p>Күндүтүк саныыр бииргэ үөскээбит чугас убайбыт, Одьулуун нэһилиэтин олохтооҕо</p> <p><b>БРЫЗГАЕВ Александр Васильевич</b></p> <p>анал байыаннай дьайыыга сылдьан олохтон туораабытынан, тапталлаах кэргэнигэр Лена, оҕолоругар Денискэ, Дима, Сашокка уонна Мила, ийэтин кэриэтэ көрбүт-истибит улахан эдьийигэр Людмила Васильевна, күтүөтүгэр Дмитрий Дмитриевичка, бииргэ төрөөбүт эдьийдэригэр Лена, Ульяна, Александра, убайдарыгар Станиславка, Василийга, сиэн оҕолоругар, бары чугас аймахтарыгар диригинник курутууаммытын тиэрдэбит.</p> <p><b>Мырылаттан Габышевтар, Павловтар.</b></p>
	<p>Күндүтүк саныыр эдьийбит, сэрии кэмин тулааһа, Хоту көһөрүллүү кыттылааҕа, үлэ бэтэрээнэ, Чурапчы Диригинтэн төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооҕо</p> <p><b>КИРИЛЛИНА Варвара Михайловна</b></p> <p>бу дьыл, от ыйын 17 күнүгэр 88 сааһыгар олохтон туораабытын биир дойдулаахтарыгар, чугас дьонугар, аймахтарыгар диригинник курутууан туран биллэрэбит.</p> <p><b>Дьокуускай куораттан, Чурапчыттан балтылара, бырааттара Нестеревтар.</b></p>

Это - важно

## Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Реформа в сфере обращения с ТКО направлена на создание новых объектов, изменение системы в сторону переработки образующихся ТКО, повышение экологической сознательности населения.

По итогам конкурса в Центрально-восточной зоне РС(Я), куда входят Амгинский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Таттинский, Томонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Чурапчинский улусы, региональным оператором с 2019 года является ООО «Экологические системы Якутии».

Региональный оператор обеспечивает сбор, накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО. В случае организации региональным оператором деятельности по обращению с ТКО в населенном пункте, потребителям запрещается самостоятельно транспортировать мусор до мест размещения ТКО, т.к. транспортирование ТКО является лицензируемым видом деятельности.

Оплата за коммунальную услугу по вывозу мусора рассчитывается, исходя из количества проживающих людей в жилом помещении. По оплате за услугу по обращению с ТКО предусматривается адресная субсидия в виде денежной помощи, если плата за все жилищно-коммунальные услуги превышает

15% совокупного дохода семьи. Подать документы на получение субсидии можно через службы Агентства субсидий, администрации поселений, пункты МФЦ. Кроме того можно подать заявление через портал госуслуг [www.e-yakutia.ru](http://www.e-yakutia.ru).

В случае неправильного начисления платы за услугу по вывозу ТКО потребителю необходимо подавать заявление на перерасчет с приложением подтверждающих документов региональному оператору – ООО «Экологические системы Якутии» через кассы филиала «Коммунтепмосбыт» ГУП «ЖКХ РС(Я)» или отправлять заявление на электронную почту по адресу [ecosystemykt@mail.ru](mailto:ecosystemykt@mail.ru).

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области обращения с ТКО относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО
- определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

Так, каждое муниципальное образование должно разработать генеральную схему очистки территорий населенных пунктов, порядок планово-регулярной очистки территорий, способы накопления ТКО (мешковой, контейнерный, смешанный). При наличии такой схемы, региональный оператор обязан обеспечить сбор ТКО, указанный

в генеральной схеме очистки территорий населенных пунктов. Под полномочиями муниципальных образований по созданию мест (площадок) накопления ТКО подразумевается и приобретение контейнеров.

Суть реформы в том, чтобы уменьшить количество образующихся отходов и исключить дальнейшее загрязнение, захлывания земель, а также сохранения природных ресурсов путем использования вторсырья. Данные задачи должны решаться в несколько этапов:

- в первую очередь, необходимо организовать все потоки мусора, исключить бесконтрольность и несанкционированные свалки, региональный оператор вводится для того, чтобы организовать движения ТКО от мест образования до санкционированных мест захоронения (в будущем обеспечить потоки на сортировку и переработку), а также для реализации строительства инфраструктуры по обращению с отходами.

- следующий этап – строительство комплексной системы переработки ТКО, вместе со строительством объектов сортировки и переработки необходимо внедрить раздельный сбор ТКО от населения.

Для реализации всех намеченных планов и непрерывного сбора и вывоза ТКО населению и юридическим лицам необходимо вовремя производить оплату за услуги по обращению с ТКО.

С учетом этого граждане могут оплатить указанные услуги следующим образом:

- через приложения Сбербанк онлайн либо Квартплата+
  - кассы Энергосбыта, Почта России
  - кассы районных представителей ООО «Экологические системы Якутии»:
- Амгинский улус, с.Амга, ул.Партизанская, д.63, 2 этаж, тел.89248756682
  - Кобяйский улус, п.Сангар, ул.Ленина, д.6, тел.89248652218
  - Мегино-Кангаласский улус, с.Майя, ул.Сыроватского, д.3, 2 этаж, тел.89248652212
  - Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний Бестях, ул.Ленина, д.44, 2 этаж, каб.11, тел.89248652206
  - Оймяконский улус, п.Усть-Нера, ул.Коммунистическая, д.30/3, тел.89142985857
  - Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Пекарского, д.40/1, тел.89248693656
  - Томпонский улус, п.Хандыга, ул.Магаданская, д.25, тел.8-41153-4-10-80
  - Усть-Алданский улус, с.Борогонцы, ул.Ленина, д.33/2, ТЦ Березка, правое крыло, тел.89248652224
  - Усть-Майский улус, п.Усть-Мая, ул.Горького, д.44, тел.8-41141-43297
  - Усть-Майский улус, п.Эльдикан, ул.Стадионная, д.8, оф.1, тел.8-41141-3-45-58
  - Чурапчинский улус, с.Чурапча, ул.Ленина, д.34, тел.89142856371

### Алгоритм оплаты услуги по обращению с ТКО в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

В целях минимизации ошибок в выборе регионального оператора по обращению с ТКО в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», рекомендуем в приложении в профиле плательщика зайти в «Настройки» найти «Другие» выбрать «Регион оплаты» и установить Республика Саха (Якутия).

- Открыть приложение «Сбербанк Онлайн», в главном окне выбрать вкладку «Платежи».
- В открывшемся окне из списка выбрать «Дом».
- Далее нажать на «Твердые отходы».
- В строке поиска введите наименование организации «Экологические системы Якутии».
- Введите номер лицевого счета. Проверьте адрес и произведите оплату. Сохраняете чек.

Узнать номер своего лицевого счета граждане могут через сайты:

- ООО «Экологические системы Якутии» (<http://ecosystemykt.ru/>, вкладка «Для абонента» далее выбрать «Узнать свой лицевой счет») и ввести наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (в случае если дом частный, то во вкладке «квартира» необходимо выбрать «ч/д»);
  - ГАУ РС(Я) «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (<https://centerjkh.ru/find-my-ls/>) и ввести наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (в случае если дом частный, то во вкладке «квартира» необходимо выбрать «ч/д»);
- позвонить по к.т 8-924-865-22-54.

"САНА ОЛОХ"  
кылабынай  
эрэдэктэрэ

ГОРОХОВА  
Людмила  
Владимировна

Тэрийэччилэр: СӨ Бырабытылаҕыстыбага, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабэчээт" Судаарыстыбаннай автономнай тэрилтэтэ. Таһаарааччы: СӨ "Сахабэчээт" ГАУ Таһаарааччы аадырыһа: 677000, Дьокуускай к. Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: [sakhabechchat@mail.ru](mailto:sakhabechchat@mail.ru). Российской Федерация Роскомнадзор СӨ салаһаһыгар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмүрү – ПИ №ГУ 14-00559.

Эрдэжсийэ аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., П.Пинигина, 26 а. Төлөпүүннэрбит: эрдэжкэр – 41-332, отделлар – 41-265. E-mail: [sanaoloh@mail.ru](mailto:sanaoloh@mail.ru), сайт: [sanaoloh.ru](http://sanaoloh.ru), telegram: [@sanaoloh](https://t.me/sanaoloh)

Ааптар суругар эпилэр санаа редакция позициятыгар мэлдьи сөп түбүгэр буолбатах. Суруука ыйылыар чакчылар кырдыктаахтарыгар эппитингэни ааптар тус бэйэтэ сүтэр.

Хаһыат бэчээккэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэрилиннэ: 16 ч 00м. "Сахабэчээт" Судаарыстыбаннай автономнай тэрилтэтэтин "Сага олох" хаһыат эрдэжксийтигэр 25.07.2024 с. офсетка бэчээттэннэ.

Индекс: ПИ964. Тиража 1130. Кэмэйэ 2 бл. Хаһыат сыанага 24 солк. Хаһыат нэдиэлэҕэ биирдэ: бээтинсэҕэ тахсар.



@SANAOLOH